

Beogradskie Novine

Br. 138.

BEOGRAD, nedjelja, 2. juli 1916.

Izlaži:

dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podne.

Pretplata:
 za 1 mjesec u Beogradu i u krajevima zaposjednutim od carsko i kraljevskih četa po cijeni od 6 h
 u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od 8 h
 izvan ovog područja . . . 12 h
 izvan ovog područja . . . K 8—
 Oglas po cijeniku. —

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. 10. Telefon broj 87. — Uprava, primanje oglasa i pretplate: Kneza Mihaila ul. broj 38. Telefon broj 25.

Godina II.

Odbijeni ogromni ruski konjički napadi. — Uspješno nadiranje u Wolyniji. — Propali talijanski napadi između Ečave i Brete. — Nova pomorska borba u Baltičkom moru.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog generalnog stožera.

K. B. Beč, 1. jula.

Rusko bojište:

Kod Tlumacza napadnute su austro-ugarske čete vojske generala grofa Bothmara od ruske konjičke mase od šest stotina u dubini i 3 km u širini. Neprijatelj je rasturen pretrivši teške gubitke. Inače u istočnoj Galiciji i u Bukovini nema ništa od značaja. U Wolyniji savezničke vojske stalno uspješno nadiru, te potiskuju neprijatelja južno od Ugrinova, zapadno od Tercina i kod Sokula. Od početka mjeseca juna zarobili su odnosno zaplijenili saveznički južno od Pripjata 158 ruskih časnika, 23.075 vojnika, nekoliko topova i 90 mašinskih pušaka.

Talijansko bojište:

Na doberdobskoj visoravni, poslije žestokih borbi, u toku kojih su naše čete održale sve položaje, popustila je donekle djelatnost na sjevernom odjeku; u južnom pak odsjeku Talijani nastavile svoje napade, a po odbijanju istih produžile da biju naše položaje strahovitom vatrom. Zarobljeno je 5 časnika i 105 vojnika. Na koruškom frontu napala su alpinska odjeljena uzaludno sjeverno od doline Seebach. Između Breta i Ečave propali su neprijateljski napadi protiv naših položaja u prostoru Cima Dicci i Monte Zebia, zatim protiv Monte Interetto, na Pacubio, u dolini Brandai i na greben Zugna. Arco je bio pod vatrom neprijateljskog topništva. Naše pomorske letilice bacile su bombe na od neprijatelja zaposjednuta mesta: San Cauzino, Boztrigna i Staranza, kao i radionice „Adrija“.

Jugoistočno bojište:

Nema ništa novog.

Zamjenik glavnog generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj turskog glavnog stana.

K. B. Carigrad, 30. juna.

Iračka fronta:

Položaj je nepromijenjen. Na perzijskoj granici pokušale su ruske snage istjerane iz Kermiana da zapadno od Kezrevabada, između Kerenda i Harunabada, na drunu za Kermian daju otpora. Poslije osmosatne borbe, u toku koje su Rusi pretrpjeli velikih gubitaka, bili su oni primorani, da odstupu prema Harunabadi. Naši gone protivnika.

Kavkaška fronta:

Na desnom krilu i u centru nije bilo važnijih dogadjaja osim neznatnih puškaranja. U centru natjeramo jednu neprijateljsku letilicu da se spusti, ne sačekavši ni napad našeg letača, koji ju je gonio. Na lijevom krilu pokušao je neprijatelj sa dijelovima svoje ubojne snage napad, koji je propao. Naše su čete protivnapadom zauzele jedan važan vis, koji je neprijatelj bio držao. Za vrijeme borbe otetmo tri mašinske puške. Time se broj zaplijenjenih mašinskih pušaka u borbama na lijevom krilu popeo na 10.

Na ostalim frontama nema ništa od značaja.

Engleska ofenziva.

Dobro smišljeni osvajački smjer sila sporazuma, koji je trebao da doveđe Gurke u Berlin, a kozake u Beč, bio je prije no što se ozbiljno i pristupilo njegovom izvodjenju, skrhan u najnežnijoj njegovoj dobi. Poslije tog velikog razočarenja, koje je savezničkim silama nametnulo ulogu odbrane, morao je njen ratni savjet preduzeti taktiku olakšavanja. Njena napadna preduzeća, koja su prema prvobitnom ratnom planu trebala da izvedu udar po sred srca središnjih vlasti, imaju već od nekoliko mjeseci ovamo samo kao zadatak, da olakšaju pritisak na drugim mjestima prostranoga fronta, koji presječa uzduž cijelu Evropu. Nasrtaj ruskih vojski, koje su se odmorom od tri četvrti godine oporavile, imao je da umanji udarac naših četa protiv Italije, a sad neposredno prestoji još i druga takva ofensiva za olakšavanje, a to je engleska. Ona treba Francuzima da olakša zaguljivi vazduh, koji kod Verduna u sve većem strahu osjećaju jačinu željeznog zamaha njemačkih divizija. Engleska štampa ne krije svoj pesimizam o borbama kod Verduna, a u Parizu je Verdun i Francuska postao već jedan i isti pojam, nije to više bojenje oko jedne tvrdjave, nego je bifka, od koje se zebe, da će ona riješiti sudbinu Francuske. S toga je navaljivanje radi engleske olakšice postalo jače, nego što je ikada do sada bilo, i od kako je francuski ministar predsjednik po pozivu vrhovnog vojnog zapovjednika Douglas Haiga posjetio engleski front, oživila je u Parizu opet nuda, i francuski listovi pišu već ditiramski o predstojećim borbama u Flandriji. Velika jednovremena proljetna ofensiva sila sporazuma morala je i ove godine biti otkazana, ali u nevolji, koja je spala Francusku, zadovoljavaju se i sa djelimičnom ofenzivom, ako bi njome bili u stanju da opasnost, koja Verdu nu prijeti, otkloni na duže vrijeme. Na bojištu, koje je u izgledu, za sada se od tako zvonko naglašene ofenzive još ništa ne osjeća, osim što je nastupila malo jača topnička djelatnost. Možda je na uvod za velike borbe, možda englesko topništvo, po već oprobnom primjeru, ispituje njemački front da mu nadje prodorno mjesto, pa poslije toga otpočne sa velikom bubnjarskom vatrom. U svakom slučaju Njemačka sa svim spokoju očekuje dogadjaje, koji će nastupiti. Njuće cenziriva Engleza tako isto malo iznenaditi, kao i ona francuska u Champaigni, koja prošle jeseni nije imala nikakva uspjeha, i ako je bila mjesecima pripremana i bila preduzeta najodabranijim trupama.

Sa tom ofenzivom u korist Francuske neće u samo Engleskoj biti mnogo zadovoljni. Tamo će se shvatiti, da je za Englesku skoro bezvrijedna pojava, da sad i Velika Britanija ulazi u strahovite, velikim gubicima začinjene borbe, kakve su već dvije godine na ovamu vode između kopne-

nih sila. Englesku ulogu u svjetskom ratu već su nekoliko puta tačno opredjelili njeni državnici: održanje vladavine na moru, potpomaganje saveznika novcem i ratnim materijalom. Da pak i ona kao i Francuska žrtvuje cijet svoje omladine, to ne odgovara smislu sporazuma. Toliko jako ne bi trebao da rat zahvatiti i državu na velikom ostrvu. Za veliku otpornu snagu središnjih vlasti karakterističan je znak, što je moralno dotele doći, da je Engleska primorana da sa sve većim koracima izlazi iz svoje usamljenosti. Idući će dana svakako pokazati, koliki je stepen požrtvovanja Velike Britanije za Francusku i koliko će dugi engleski narod moći snositi teške gubitke, koji su vezani sa ofenzivom u masama. Za Francusku se pak bojimo, da će ponovo doživjeti jedno novo razočaranje i da će Nijemce engleska ofenziva isto tako malo kao i ruska moći zadržati da put za Verdun, kojim su pošli, ne produže i dalje.

Engleski parlament o Srbiji.

Lord Cecil o stanju u Srbiji.

K. B. Beč, 1. jula.

„Politicka Korespondencija“ piše: Član donjem doma Bryse pitao je skoro englesku vladu u parlamentu, je li joj poznato, da u Srbiji svakodnevno umiru ljudi od gladi i da u opšte tamošnje stanovništvo grozno pati uslijed nestašice životnih namirnica i da je već na kraju svoje snage. Lord Cecil odgovorio je, da prema dosad stečenim iskustvima o postupanju sa stanovništvom u zaposjednutim od neprijatelja područjima, ne može da se sumnja da je položaj u Srbiji veoma ozbiljan. Ovaj odgovor lorda Cecila svjedoči o naročitoj pakosti i lakomislenosti; pošto lord Cecil nema ni pojma o stvarnom položaju u Srbiji; da nije tako, on bi svakako naveo kakav primjer. Na osnovu pravog stanja stvari može se na njegove optužbe dati slijedeći odgovor: Tvrđenje, da u Srbiji svakodnevno umire grdati svijet od gladi i da stanovništvo u opšte teško pati od gladi, predstavlja gnjusnu laž. Austro-ugarska vojna uprava smatrala je od početka kraljevskih poslanika na krajnjem jezeru, na kojim je učestvovao i kralj princevi, dat je gostima u Sitnjakovskom zamku doručak. Na doručku držao je kralj Ferdinand kratku zdravnicu, u kojoj je rekao, da je sretan, da vidi kao svoje goste predstavnike savezničkog njemačkog naroda. Poslanici su produžili put za Plovdiv.

Naš front prema Italiji.

Cadorna i njegovi izvještaji.

K. B. Beč, 1. jula.

Javljaju se iz glavnog stana za ratnu štampu: Talijanski izvještaj od 28. juna navodi kao dokaz „nobičajenog austrijskog barbarstva“ da smo Asiago i druga bogata mesta pretvorili u zgarišta. Nasuprot tome valja ustanoviti, da je za vrijeme borbi oko ovoga mesta do duše nekolicino domova u gradu i okolici postradalno od topničke vatre, ali da je velika šteta u gradu nastala tek uslijed paljbe talijanskog topništva, koje je poslije zauzeća ovoga grada od naših četa sistematski tukla teškim kalibrima kotar po kotar, tako da Asiago sada zbilja predstavlja zgarište. Prema tome, ako sada Talijani pokušavaju da ovo razoravaju grad, koje su oni skrivali pričuši kao proizvod našeg „barbarstva“, to je svjesno izvrtanje činjenica. Istim mjerilom valja ocijeniti i ostale podatke ovog Cadorninog izvještaja. Sva osvajanja, koja se u njemu spominju, imaju se shvatiti tako, da su Talijani posjeli sve predjele, koje smo mi svojevoljno napustili bez borbe ili u najboljem slučaju pod vatrom naših zaostalih patrola. Do većih je borbi došlo tek kada su Talijani stigli do naše nove odbrambene linije, a te su borbe bez razlike ispile na štetu Talijana.

Austro-Ugarska.

Umro austrijski poslanik u Stuttgartu.

K. B. Stuttgart, 1. jula.

Ovdje je poslije dugog bolovanja umro austro-ugarski poslanik grof Boleslav Kizerodski.

Balkanske vesti.

Njemačka posjeta u Sofiji.

K. B. Sofija, 1. jula.

Njemački poslanici posjetili su juče kraljevski zamak Sitniskov, gdje ih je dočekao kralj, prijestolonasljednik Boris i knez Kiril Preslavski, te njemački poslanik sa vojnim izaslanikom. Poslije izleta na automobilima do lovačkog zamka na Sergnotskom jezeru, na kojim je učestvovao i kralj princevi, dat je gostima u Sitnjakovskom zamku doručak. Na doručku držao je kralj Ferdinand kratku zdravnicu, u kojoj je rekao, da je sretan, da vidi kao svoje goste predstavnike savezničkog njemačkog naroda. Poslanici su produžili put za Plovdiv.

Sesija Narodnog Sobranja.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“).

Sofija, 1. jula.

Po izjavi Ministra Finansijski vanredni saziv Narodnog Sobranja traje najmanje jedan mjesec dana.

Najnovije brzojavne vesti.

Nova pomorska borba u Baltičkom moru.

K. B. Berlin, 1. jula.

Zvanično sejavlja: Noću između 29. i 30. ov. mj. napale su njemačka torpednačka ruske pomorske snage, koje su sastojale iz jedne zaštitne oklopničke, pet razarača, između Haftringe i Landsorta, gadajući ih torpedima; poslije kratke borbe ruski su se brodovi povukli. U prkos tome topničke vatre naši brodovi nisu pretrpjeli nikakve štete.

Iz talijanske komore.

K. B. Zürich, 1. jula.

U jučerašnjoj sjednici talijanske komore proglašeno je poslanik Corinjen dozadajući ratna izdanja Italije sa deset milijardi lira. Socijalista Nevesi veli, da talijanski proizvodi ne mogu se prodati u Francuskoj i Engleskoj, pa za to Italija treba tržiti središnjih vlasti. Govornik veli, da se u svim zemljama čuju glasovi za mir, pa bi bila dužnost Italije da u pravom smislu preuzeće povjesničku misiju za uspostavljanje mira među narodima. Kod ovih riječi nastala je u domu opšta larma. Čuju se uživici: Dolje sa ratom, živjela Italija! Pojedini poslanici dovukuju jedan „Austrijanci!“ i „Francuzi!“. Neves odrekao se produženja svoga govora.

Novačenja u Italiji.

K. B. Rim, 1. jula.

Za 10. jula pozvani su pod oružje novaci treće kategorije godišta 1882. i 1883. Poslije će biti pregledani, koji su do sada pronadjeni kao nesposobni za vojnu službu i to godišta 1882. do 1885. i godišta 1895. Osim toga biće pregledana godišta 1886. do 1894., koji su do sada proglašeni nesposobnima uslijed grijesaka na rptenjači i grudnom košu.

Biće pregledani ponovno i nesposobni iz primorskikh krajeva i to godišta 1889. do 1894.

Vojna obaveza u Engleskoj.

K. B. Beč, 1. jula.

Sindikalni kongres odbio je velikom većinom prijedlog da agituje za uklanjanje zakona o vojnoj obavezi.

Australijan danak u krovu.

Do sada 170.000 ljudi ispráčeno na bojište.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“).

Haag, 30. juna.

Preme jednoj zvaničnoj australijskoj statistici, Australija je od početka rata do marta 1916. godine poslala u Evropu 170.000 ljudi. 64.000 ljudi još se nalaze u Australiji na obuci. Koliko su još u životu od onih 170.000 ne veli se u tome izvještaju.

Rat podmornica.

K. B. Rim, 1. jula.

Potopljena je talijanski parobrod „Mongibella“ kao i brodovi „Rom“ i „Pino“ istočno od Minore-e. Posada je spašena.

Neprijateljski ratni izvještaji.

Francuski izvještaj od 30. juna, 3 sata po podne: U Belgiji napali su Nijemci poslije sistematske topničke pripreme na kljunu našeg fronta na drumu Niueport-Lombart-Yde. Pošlo im je za rukom da prodrže u jedan dio rova, ali su uskoro protiv napadom istjerani. Između Chause-a i Roje pokušala su njemačka izvidnička odjeljena, da se privuknu francuskim rovovima. Između Aise i Aisne, pred Quemereune i sjeverno-istočno od Vingre-a, bilo je sličnih napada sa istim neuspjehom. Na lijevoj obali Maase povećali su Nijemci u toku noći svoje napade. Oni su upravili intenzivnu vatru, napade zapaljivim tečnostima, kao i žestoke mješne pješačke napade prvenstveno na kljunove fronta između Šumice Avocourt i kote 304. Istočno od kote 304 osvojili su Nijemci poslije neuspjelih juriša jedno naše utvrđenje prve linije, pošto su svo

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

NESTALI I KORESPONDENCIJA.

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

Molim sve prijatelje i poznanike, koji bi što znao za moje sinove Stevana Marića konjanika 2. eskadrona II. poziva, drinske divizije, i za Djoko Marića konjanika 3. eskadrona 2. konf. "Cara Dušana", za koga se ne zna od 1914. god. niti da mu je bio dano preko ovoga lista izvesti, na čemu cu mi biti blagodaran. Unaprijed zahvalan Svetozar Marić iz Štepciceva srež mačvanskog okruga podriksnik. 7522-6

Tražim svoga devera Andreja Gavrilovića, redova XI. puka I. poziva šumad. divizije, iz Šeškiceva, srež gruzanskih okrug kragujevački. Molim svoje drugove koji su u njima zahvaljujući kod Bagradina da me izveste ako znaju gdje se našao i to na adresu: Ademka Gavrilovića, Šeškiceva. Poštovanje. 7522-6

Molim sve prijatelje omoga koji bi što znao za moga sina Ante Mitrovića, redova III. mostovskog trena drinske divizije I. poziva, da me preko ovoga lista izvesti, na čemu cu mi biti blagodaran. Unaprijed zahvalan Svetozar Mitrović iz Štepciceva, srež mačvanskog okruga podriksnik. 7522-6

Tražim mog cesar Milutin Aleksić, komoridžiju I. dopunskog bataljona, sumadij. Izvješće 2. četa 2. poziv. I mogu brata Stojanovića, kaplara pitemca 5. četa poskupčnika plesačko-dofloforske škole. Zadnji put vidjeli kod oštupa u Milutinovom. Molim njihove prijatelje i drugove koji štodi na njima ili njihovom boravštu, da imadu dobroto javiti preko ovoga lista ili na adresu: Bošiljka Aleksić, Gornji Milanovac, Poštanska ul. br. 13. 7522-6

Molim sve prijatelje i poznanike u Brusama — Češka, da me izvesti i da li živ i zdrav moj sin Vojin Radovanović, 20. puk, srež vojnica sa koj je bio interniran tamo i da li je kao bolesni ostao tamo u Milutinu. Ostvujeti vještina blagodarom omoga ko me traži za moje djele. Jukla Radovanović, iz Šeškiceve, srež okrug valjevski. 7522-6

Molim sve prijatelje i poznanike i sve one koji budu znali za moga sina Čedomira Vasiljevića vojnika 3. čete 3. bat. 6. pješ. puka I. poziva drinske divizije, da me preko ovoga lista izvesti. S poštovanjem Stepan Vasiljević iz Štepciceva, srež mačvanskog okruga podriksnik. 7522-6

Molim sve prijatelje i poznanike i sve one koji budu znali za moga sina Čedomira Vasiljevića vojnika 3. čete 3. bat. 6. pješ. puka I. poziva drinske divizije, da me preko ovoga lista izvesti. S poštovanjem Stepan Vasiljević iz Štepciceva, srež mačvanskog okruga podriksnik. 7522-6

Molim sve prijatelje i poznanike, koji bi što znao za moga brata Marka Glišića, kaplara 3. čete 3. bat. 6. puka I. poziva drinske divizije. Stevan Glišić, vojnica u 2. eskadronu drinske divizije Konjice II. poziva, Petar Glišić, bolničara 3. poljske bolnice drinske divizije u Vladimircu, vojnica 3. čete, 3. bataljun, 6. pješ. puka I. poz. drin. divizije, da me preko ovoga lista izvesti, na čemu cu mi biti zahvalan. Unaprijed blagodaran Marinko Glišić iz Štepciceva, srež mačvanskog okruga podriksnik. 7522-6

Molim sve prijatelje i poznanike, koji bi što znao za moga brata Marka Glišića, kaplara 3. čete 3. bat. 6. puka I. poziva drinske divizije. Stevan Glišić, vojnica u 2. eskadronu drinske divizije Konjice II. poziva, Petar Glišić, bolničara 3. poljske bolnice drinske divizije u Vladimircu, vojnica 3. čete, 3. bataljun, 6. pješ. puka I. poz. drin. divizije, da me preko ovoga lista izvesti, na čemu cu mi biti zahvalan. Unaprijed blagodaran Marinko Glišić iz Štepciceva, srež mačvanskog okruga podriksnik. 7522-6

Molim sve prijatelje i poznanike, koji bi što znao za moga brata Marka Glišića, kaplara 3. čete 3. bat. 6. puka I. poziva drinske divizije. Stevan Glišić, vojnica u 2. eskadronu drinske divizije Konjice II. poziva, Petar Glišić, bolničara 3. poljske bolnice drinske divizije u Vladimircu, vojnica 3. čete, 3. bataljun, 6. pješ. puka I. poz. drin. divizije, da me preko ovoga lista izvesti, na čemu cu mi biti zahvalan. Unaprijed blagodaran Marinko Glišić iz Štepciceva, srež mačvanskog okruga podriksnik. 7522-6

Molim sve prijatelje i poznanike, koji bi znali, da me izvesti za moga oca Živetu Petrovića iz Kusadaka, koji je narednik u dunavskoj divizijskoj konjici II. poziva i za strica Miloša Petrovića, kapetana u V. artiljerijskom puku timočke divizije. Ovo je odgovor na vaše pitanje od 16. VI. t. g. Sa poštovanjem Zlata Petrović. 7538a-6

Moj sin Nikola Djuknić, džak VIII. razr. čačanske gimnazije, otisao je kao dobrovoljni bolničar sa I. čačanskog rezervnog vojnog bolničicom u oktobru 1915. god. i od tada mi se nije javlja. Molim sve prijatelje, koji bi šta znali o njemu, da me ovim putem obavijeste, je li živ i zdrav. Sa poštovanjem Sreten Djuknić, svešt. član duha. suda. 7538c-6

1. Molim sve prijatelje moje i moga sina da me izvestite tko zna gdje se nalazi moj sin Milan Žugić, poreski pomoćnik iz Jagodine. Otisao sa srpskom vojskom, kao pisar štaba glavnog depa. Njemu javiti, da smo mi svi kod kuće zdravi, Sveta zarobljen u Aschachu. Tko me bude izvjestio biću mu vježito blagodarna. Katarina Zukićka, Jagodina, Ribarska ul. br. 56. 2. Molim sve prijatelje moje i moga brata da me izvesti tko bi znao gdje se nalazi moj brat Živojin Čepurac, divizijska konjica pri mitraljescu odjeljenju XV. puka, II. poziva, timočke divizije. Njemu javiti, da smo svi svi njegovi zdravi. Unaprijed mnogo blagodari Kona Jevička, Jagodina, Ribarska ul. br. 60. 7538d-6

Molim sve svoje poznanike i drugove mojih sinova ako bi znali, da li su živi moji sinovi Jakov Damnjanović, pješak II. četa, III. bataljun, 7. puk, dunav. div., I. poziva i drugi sin Damnjan Damnjanović, pješak I. četa, II. bat., 7. puk, I. poz., dun. div., obojica iz Šeškiceva, ko me izvesti ostaču mu vježito blagodatna, njihova majka Marija Damnjanović. 7538j-6

Molim sve prijatelje, poznanike i drugove mojih sinova ako bi znali, da li su živi moji sinovi Jovana Despotovića, licitera iz Arandjelovca, da me izvesti preko „Beogradske Novine“ da li je živ i zdrav. I neka mi jave, da sam sa Mišom živa i da ne brine; on je bio u pekarskoj četi drinske div., I. poziv. Ovo još bolje molim Arandjelovčane na strani, na Šeškicu, iz Šeškiceva, srež mačvanskog okruga podriksnik. 7538i-6

Molim sve prijatelje, poznanike i drugove mojih sinova ako bi znali, da li su živi moji sinovi Jovana Despotovića, licitera iz Arandjelovca, da me izvesti preko „Beogradske Novine“ da li je živ i zdrav. I neka mi jave, da sam sa Mišom živa i da ne brine; on je bio u pekarskoj četi drinske div., I. poziv. Ovo još bolje molim Arandjelovčane na strani, na Šeškicu, iz Šeškiceva, srež mačvanskog okruga podriksnik. 7538j-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da me izvesti ako ma šta znaju o njima. Nisu se nikako javili od evakuacije. Unaprijed ostajem blagodaran na svakom izveštaju, izveštajem slati na adresu: S. Mihajlović, Vajjevo — Gornja Toplica. 7522-6

Molim prijatelje i poznanike, moje ili mojih sinova: Aleksandru Mihajloviću, kapljaru dani. tel. odelj. 1. poz. I. Dunav. džaka — podnared. 5. pješ. puka I. poz. da

Urednički Humanitas, Lausanne, Section Serbe. Molim za izvještaj, da li je u životu moj sin Živojin Orolić, rodom iz Rilja, okruga kruševačkog, koji je otišao kao vojnik i do danas se nije javio. Milosav Orolić iz Trstenika. 7538-8

Urednički "Humanitas", Sektion Serbe, Lausanne. Najljepše molim izvještajte moga muža Milana Parovića, rez. art. poruč. čuvar. art. puka, da sam sa djecom i svojima zdrava, kod svoje kuće. Ništa da ne brine. Izvještaj o njegovom zdravlju molim preko ovih novina ili na adresu Milica Mil. Parovića, Dragačevska 15, Beograd. 7420-8

Zürcher Bureau für Aufsuchung Vermisster, Zürich. Molim, da me izvještajte za moga muža Tomu Cupića, marcenog ljekaza dun. div. branjevskog odreda. Blagodarna, Eugenija Cupić, — Kralja Aleksandra ul. 80. 7357-8

G. Cvetku Zotoviću, medicinaru, Bern. Lijepo Vas molim, da se, ako Vam je moguće, raspitate i da me izvještajte za moga zeta Milorada Jov. Stojanovića, polic. pisara iz Kumanova, koji je posljednji put vidjen u Skadru; a koji se do danas nije javio. Unaprijed blagodari i pozdravlja Vas i Vašež Danica S. Lapčevićeva, Užice. 7525-8

"Humanitas" Bureau, de renseignements etc. Rue des Terreaux 10, Lausanne. O mome mužu Nikoli A. Prokiću, šefu stanice dunijske, od oktobra 1915. god. nemam nikakva izvješća, nitično molim, da me ovim putem izvolute izvještiti, da li je živ i zdrav. Unaprijed blagodarim, Tinka N. Prokić, Franz Jozef str. br. 57. Rača (kragujevčka). 7504-8

Sa najlepšom molbom obraćam se prijateljima i poznanicima, ako je moguće, da me izvjestite preko ovog lista ili na mnom adresu, ako ma šta znaju o mome sinovima: Djordju Djuru Červeniku, telegrafska ceta I poziva dun. div. 8 puka; Antonu Červeniku, mašinšloueru Srpske Državne Ložionice iz Beograda; Jovanu Červeniku, magacijoncu Srpske Državne Željeznicu iz Niša i Filipu Červeniku, željezničaru II četa 8 puka. Unaprijed ostajem blagodaran, Karlo Červenik, baštovan topčiderski druk br. 3, Bačevac miln. Beograd. 7505-8

G. Stevi Jeftimijadesu, inž., Zeneva. Molim vas izvještite me šta mislite sa mnovom, već je 10 mjeseci kako ste me ostavili u vašem stanu kao domaćicu, sve stvari vaše sačuvala sam, dosta sam se namučila bez troška. Apelujem na svoje pravo i vašu dobrobit, molim vas da mi ispošljete platu za ovile 10 mjeseci i da me izvještite, mislite li me i dalje zadržati kao domaćicu ili ne. S poštovanjem vaša domaćica Mila Veljković, Sv. Save ul. 16. 7532-8

Josifu Jovanoviću, Zeneva. Pension Madame Neberavenelei Mai 23. Molim vas lijepo, ako bi šta znali o mome mužu Živanu Spasojeviću, vojnom činovniku i sinovcu Živku, džaku, da me izvještite ili da se po mogućstvu on sam javi. Ja se nalazim u svojoj kući u Kragujevcu. Željeznička ul. br. 29. Unaprijed blagodarim i poštujem vas, Jelka Ž. Spasojević, Kragujevac. 7334-8

Gospodnjici Jejeni Lozanović, Hvala lijepo na izvještaju. Dr. Grgina javljam, da sam od januara u Kragujevcu u starom stanu Glavna ul. br. 56. U martu sam dobila nekoliko pisama od njega, od Mišurice dvije karte i poslige ništa više. Svi pokušaji da im odgovorim izgleda, da su ostali bezuspješni. Mati je novac primila. Hvala! Za mene nek ne brine, zdrava sam i u kući je sve dobro. Josef umro 9. juna. Pozdrav svima. Zorka Dr. Grgina, Kragujevac. 7334-8

Vladimir Nedeljković, Zeneva (20 Rue des Alpes). Molim vas lijepo saznajte i izvještite me kako su moj muž Radomir Savić iz X. puka, III. poz., moj sin Svetolik Savić, rekrut posljednje godine, moj brat Spasoje Spasojević, pješ. kapetan I. kl. na radu u ekonomnom odjeljenju ministarstva vojnog i brat Mihajlo Spasojević, podnarednik X. puka, II. poziva. Javite mi da smo svi kod kuće zdravi i dobro nam je. S pozdravom Živka Savić iz Gornjeg Milanovca. 7539d-8

Iliju Mihajloviću, narod. poslaniku, Nica, Francuska. Umoljavate se, da raspitate gdje se nalazi i je li živ Nikola Švabić, narednik trupne komore, 19. pješ. puka, I. poz. šumada, div. iz Bokovika. Čula sam da je poginuo. Molim vas za izvještaj. On je zet Andrije Nedića. Vječito zahvalna Draga Nik. Švabića iz Bokovika, srez Jasenicki, Arandjelovac. 7539c-8

Zürcher Bureau für Aufsuchung Vermisster, Zürich, KNo. 2721-2722 za Aleksandru Petronijevića. Papa i mama zdravo u vinogradu. Ja sa djecom sam zdrava kod majke u Gundulićevu 9. Radujemo se što si zdravo. Javi o ostalima i pošalji mi odmah novaca. Koka A. Petronijević. 7501-8

G. Nikola Radovanović, — Hotel Strassburg, Zeneva. — Ovo je četvrti put, kako ti se javljam. Zašto nikako ne odgovaraš?! Za kože sam dobila priznanje. Javi što prije Iliju, da izvještaj Peru Mišića, da je Dara s djecom ovde zdravo, samo bez sredstava za život. Neka Per pošalje novac istim putem, kojim i Ilija Čaj; ili neka tebi položi, a ja će ovde isplati Dari. Ja bili to i bez toga učinila, da se nisam i inače dosta izdala. Raspitaj se za Životu Matića, pa nam javi. Pozdravlja te tvoja Danica. 7538f-8

Dragi K. Petroviću, Zeneva, Rue de la huse 3. I. U "Beogradskim Novinama" pročitah vašu dostavu o mojoj djeti i zetu Joci. Pismo nikako ne dobih dosad. Javljam vam da smo svi zdravi. Caca je sa djecom u Beogradu u svojoj kući. Jeca i Zora sa Stevicom kod mene su u Palanci. Ruža je kod oca u Beogradu i dobila drugog sina. Stvari u kući kako u Palanci tako i u Beogradu nema. Pozdravite ih i da nam se javi a za nas ništa nek ne brini. Pošta sa djecom zdrava je u Leskovcu. Molim vas da me preko "Beogradskih Novina" izvještajte o svemu i ako djeti treba novaca, kako da im pošaljem. Steva Krstić, Palanka. 7336-8

Croix Rouge Serbe, Bureau de Reisenegmets, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Izvješće sam od vas dobila o mojoj čerki Julijani i njenom bratu Milišu p. pukovniku art. Antonijeviću, zdravo sam, neka se javi, Andja Mićić Antonijevića, Čačak. 7337-8

Gospodinu Vlajku Radoviću, Hotel "Terminus", Zeneva, Suisse. Molim vas kume Vlajko, ako vam je ikako moguće, da raspitate za moga brata Milana Dj. Ostojića, koji se nalazi pri dunavskoj div. IX. puka, II. poziva. Ako vam je moguće javite mi, da smo svi kod kuće zdravo i dobro i javite nam preko "Beogradskih Novina". Unaprijed vam zahvaljujete na dobroti vaša kuma Milica M. Avramović. Užice. 7424 e-8

G. Živojin Markoviću četu med. Basu, Tvoje kartice od 6. maja nisu moguće poslati jer banka ne primaju. Uzmi od netog 500 kruna i javi kome da daje ovaj u Srbiji taj novac. Obrati se Milutinu Matiću, te se češće preko "Beogradskih Novina" na koje sam te prepitala, jer sam u velikoj brzi za tohom i Vladom. Voleći tvoj Marković, Lazarac. 7478-8

Vladi Iliću, Zeneva. — Kum Vlado, molim te javi mi odmah, kako je Jova, brinjem mnogo. Skoro dva mjeseca nikačke vijesti nemam o njemu. Ja i djece smo zdravo, novaca neka mi pošalje. Ako zrate što o Luki javite mi. Jovu svi mnogo pozdravljamo. Sve vas mnogo pozdravlja Leposava-Namović, Makenzijeva ul. 22. 7465-8

Vladi Protiću, računoispitaču, Kri. Iz oglasa u "Beogr. Novinama" upućen meni saznali smo o tebi i radujemo se što ste živi i zdravi. Tvoji su zdravi sa nama svima ovdje i dobijaju tvoje karte. Molim te, izvještaj me odmah o Voji Budjevcu, koji se nalazi u Breščiji, neka nam se lično javi, jer od njega ništa ne dobijamo. Izvještaj naša tačno na Radimlju, gdje je i reci mi da je Mika zarobljen sa Miloradom, da je on u Sofiji a Milorad je pušten kući i sada je s nama. Neka se Rada lično javi. Pozdravljaju te Mica Fijalka i Mileva Budjevac. Kluck str. Nr. 21. 7494f-8

Vladi Protiću, računoispitaču, Kri. Iz oglasa u "Beogr. Novinama" upućen meni saznali smo o tebi i radujemo se što ste živi i zdravi. Tvoji su zdravi sa nama svima ovdje i dobijaju tvoje karte. Molim te, izvještaj me odmah o Voji Budjevcu, koji se nalazi u Breščiji, neka nam se lično javi, jer od njega ništa ne dobijamo. Izvještaj naša tačno na Radimlju, gdje je i reci mi da je Mika zarobljen sa Miloradom, da je on u Sofiji a Milorad je pušten kući i sada je s nama. Neka se Rada lično javi. Pozdravljaju te Mica Fijalka i Mileva Budjevac. 7465-8

Bošku Damjanoviću, Zeneva. — Već mjesec dana nemamo glasu o tebi. Jesi li zdrav, i imas li dovoljno para? Ja i Lepa smo dobro, samo mnogo brinemo o tebi. Jesi li pročitao oglas, kojim smo ti javile da smo stalno u Beogradu u Sindjelićevoj ul. br. 23. Lepa ti je preko biroa poslala četiri karte. Jesi li ih dobio? Javi opširnije o sebi, ovim putem, da ne brinem. — Sta je sa g. Brkićem? Jova i Vida u Kragujevcu dobili kćerku. Gđa Smolaka dobro. — Mnogo te pozdravljuju i vole mama i Lepa Damjanović. 7472-8

Cedomir Milenković iz Kloke, srez lepenički, pitomac podoficarske škole V. četa. — Ko za njega zna, molim da izvještaj Milutina Milanovića, Sumatovačka ulica 64, Beograd. 7538r-8

G. Biro-u Djordjeviću, za g. Magazinovića izvještavam vas da smo u vašu kartu primili, ja, Zora i kuma Zorka smo u Jagodini a Pera sa Sillkom i Pericom u Trsteniku, zdravi smo. Javite gdje je Žika jer za njega ništa neznamo raspitajte se za Stevu u Stanoju i Zariju, Nata sa djecom je zdrava. Marija Taušanović, Jagodina. 7432-8

Gospodinu Budi Jelićiću, Zeneva. Vaši su Budo svi zdravi, samo se javljajte češće brinu o vam. Molim vas dostavite slijedeće što prije mome Branku. "Dragi Brančići" Prošli među oglaši na gospodinu Jurišiću iz nepotpun, zato ti sad javljaj, da sam primila do sad svega od tebe 600 kruna na isto vrijeme. Raspitaj za Ljubu i Stevu za brata Jocu, Dragiću, Saletu i Branku i piši mi često. Djeca te svakog dana spominju i mnogo te pozdravljamo, Anka Predić, Bankstrasse Nr. 3, Kragujevac. 7538b-8

Dobrivoju Pređiću, upravniku porezog odjeljenja iz Jagodine u Bastiji na Korzici, Zeneva. Citala sam iz novina, da me tražiš, ja se nalazim u Jagodini sa djecom, zdravi smo svi. Posliji novaca, jer mi je vrlo potreban. Raspitaj za Ljubu i Stevu za brata Jocu, Dragiću, Saletu i Branku i piši mi često. Djeca te svakog dana spominju i mnogo te pozdravljamo, Anka Predić, Bankstrasse Nr. 3, Kragujevac. 7538b-8

Milutinu Uroševiću, Amerikancu, Ženeva. Molim vas, javite mome mužu Dušanu, da sam primila njegovo pismo, koje je iz Modane poslao. Neka me češće izvještava o svom zdravlju i neka mi što prije novac pošalje, jer sam u vrlo velikoj novčanoj oskudici. Ja sam sa sekrom i djecom zdrava. Ružica Urošević, Gimnasialstrasse Nr. 2, Kragujevac. 7338i-8

G. Milan J. Andjelković, Lausanne, Schweiz, Avenue Ruchonnet 22. Molim Vas najljubaznije izvještajte me za moga muža Milutina Z. Glišića, komesara pekarske čete, I. poziva, Šumad. div., i moju braču Radomira J. Glišića, punomočnika firme Save Popovića i Co., inače rezerv. artiljer. narednika IV. puka, I. poziva, i za Milorada J. Glišića, regruta od 1896. god. jesu li živi i zdravi. Javite mi preko "Beogradskih Novina", a njima javite da su njeni svi živi i zdravi i mnogo ih pozdravljaju. Vama vječito blagodarna Jelisaveta Šarić, Čačak. 7538i-8

G. Josifu Jovanoviću, trgovcu iz Kragujevca, Avenue du Mail 23, Ženeva. Poslali smo Vam nekoliko karata; ne znamo, da li ste dobili, zato se obraćamo preko novina. Molimo Vas, da izvještajte Miću Dimitrijevića iz Kragujevca, da smo se vratali novembra mjeseca natrag, da se nalazimo svi zdravi u njegovoj kući. Boško i djeca idu u školu. Pozdravljaju ga svi i Miladin iz Natašinaca. Draga, Ljuba, i Daca. N. Kostića, hotelijera, Karlstrasse No. 24, Kragujevac. 7538s-8

G. Nikola Radovanović, — Hotel Strassburg, Ženeva. — Ovo je četvrti put, kako ti se javljam. Zašto nikako ne odgovaraš?! Za kože sam dobila priznanje. Javi što prije Iliju, da izvještaj Peru Mišića, da je Dara s djecom ovde zdravo, samo bez sredstava za život. Neka Per pošalje novac istim putem, kojim i Ilija Čaj; ili neka tebi položi, a ja će ovde isplati Dari. Ja bili to i bez toga učinila, da se nisam i inače dosta izdala. Raspitaj se za Životu Matića, pa nam javi. Pozdravlja te tvoja Danica. 7538s-8

Dimitriju Radovanoviću, Case Plainpalais Nr. 19.444, Ženeva. Blagodarimo na izvještaj za Milosava Zlatića i Avrama Stefanovića. Molimo da nas izvještajte za Vojina Vojnovića i brata iz Atene i Božidarja Rajkovića, trg. iz Čačka. I javite istu da svi poreodic imenovani žive i zdrave. Blagodare Jelena Stefanović i Ljubica Zlatić, Čačak. 7336-8

Mit Radovanoviću, Ženeva. Tvoje karte dobijamo, ali vidim da ti naše ne dobijaš. Svi smo zdravi i živi se. Tane, koju izgubisimo 14. marta. Njena nas je smart mnogo ozalostila, ali se tešim što ste vi tamo svi živi i zdravi. Bila sam skoro u Kraljevu. Svi tvoji zdravo i dobro. Uroš te molim, da javiš njegovom bratu Milutinu vice konzulu u Solunu i da mi javiš da Uroš od njega nikakav novac nije dobio, niti kakva pisma sem jedne karte od prošle godine. Kaži mi još, da pošalje majci u Vranje novaca, jer se iz Čačka poslati ne može. Pozdravlje. Tvoja tašta Lenka Gavrović. 7309-8

Biro Djordjević, Ženeva. Naučiće vijeće moga muža Milutina p. pukovnik. Bureau de Reisenegmets, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Izvješće sam od vas dobila o mojoj čerki Julijani i njenom bratu Milišu p. pukovniku art. Antonijeviću, zdravo sam, neka se javi, Andja Mićić Antonijevića, Čačak. 7337-8

Biro Djordjević, Ženeva. Naučiće vijeće moga muža Milutina p. pukovnik. Bureau de Reisenegmets, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Izvješće sam od vas dobila o mojoj čerki Julijani i njenom bratu Milišu p. pukovniku art. Antonijeviću, zdravo sam, neka se javi, Andja Mićić Antonijevića, Čačak. 7337-8

Biro Djordjević, Ženeva. Naučiće vijeće moga muža Milutina p. pukovnik. Bureau de Reisenegmets, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Izvješće sam od vas dobila o mojoj čerki Julijani i njenom bratu Milišu p. pukovniku art. Antonijeviću, zdravo sam, neka se javi, Andja Mićić Antonijevića, Čačak. 7337-8

Biro Djordjević, Ženeva. Naučiće vijeće moga muža Milutina p. pukovnik. Bureau de Reisenegmets, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Izvješće sam od vas dobila o mojoj čerki Julijani i njenom bratu Milišu p. pukovniku art. Antonijeviću, zdravo sam, neka se javi, Andja Mićić Antonijevića, Čačak. 7337-8

Biro Djordjević, Ženeva. Naučiće vijeće moga muža Milutina p. pukovnik. Bureau de Reisenegmets, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Izvješće sam od vas dobila o mojoj čerki Julijani i njenom bratu Milišu p. pukovniku art. Antonijeviću, zdravo sam, neka se javi, Andja Mićić Antonijevića, Čačak. 7337-8

Biro Djordjević, Ženeva. Naučiće vijeće moga muža Milutina p. pukovnik. Bureau de Reisenegmets, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Izvješće sam od vas dobila o mojoj čerki Julijani i njenom bratu Milišu p. pukovniku art. Antonijeviću, zdravo sam, neka se javi, Andja Mićić Antonijevića, Čačak. 7337-8

Biro Djordjević, Ženeva. Naučiće vijeće moga muža Milutina p. pukovnik. Bureau de Reisenegmets, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Izvješće sam od vas dobila o mojoj čerki Julijani i njenom bratu Milišu p. pukovniku art. Antonijeviću, zdravo sam, neka se javi, Andja Mićić Antonijevića, Čačak. 7337-8

Biro Djordjević



PROSPEKAT.

Carskom naredbom od 4. juna 1916., l. d. z. br. 170, dozvoljeno bi pod previšnjim okriljem Nj. Veličanstva Cara stojećem

Austrijskom Društvu Crvenog Krsta

izdavanje zajma u srećkama u nominalnoj vrijednosti od 40 milijuna kruna podijeljenog u **2,000.000 srećaka po 20 kruna nominalne vrijednosti** (20.000 serija po 100 brojeva).

Po planu vučenja, oštampanog dolje, iznašaju glavni zgoditci

K 500.000 K 300.000 K 200.000 K 150.000 i K 100.000



Glavni zgoditci posljednjeg vučenja neće nikad od svote od **K 100.000** manji biti.

Drugostepeni zgoditci odmjereni su po K 50.000, K 40.000, K 30.000 i K 20.000 i ustanovljeno je mnogobrojnih zgoditaka sa iznosima od K. 10.000, 5000, 1000, i K 500.

Zajam u srećkama biće od god. 1916. do god. 1956. potpuno isplaćen, te će najmanji zgoditak, koji će i u najnepovoljnijem slučaju na svaku srećku pasti morati, u toku četrdesetogodišnje otplate zajma od **K 30.- do K 48.-** povisiti se.

Za osiguranje ovog zajma postoji jedna lutrijska zaklada, koja će stalno u pupilarno sigurnim vrijednostnim papirima biti utožena. Lutrijskom zakladom rukovodiće jedan nadzorni odbor, koji će sastavljen biti od zastupnika Austrijskog Društva Crvenog Krsta, Anglo-Austrijske Banke i jednog vladinog povjerenika.

Ispłata izvučenih srećaka izvršiće se tri mjeseca iza vučenja uz preuzeće istih na kasi Anglo-Austrijske Banke u Beču.

Kotiranje srećaka na bečkoj burzi zatražiće se poslije otvorenja burzovnog prometa.

Vučenja bivaju po dole otiskanim odredbama o vučenju.

U Beču dne 16. juna 1916.

Anglo-Austrijska Banka, S. M. pl. Rothschild, Bečka Bankarska udruga (Viener Bank-Verein), c. k. priv. opća austrijski zemljo-kreditni zavod (k. k. priv. Allgemeine Oesterr. Boden-Credit-Anstalt), c. k. austrijski kreditni zavod za trgovinu i obrt, Donjo austrijsko Eskomptno Društvo, c. k. priv. austrijska Zemaljska Banka, Union-Banka, Centralna Banka njemačkih štedionica, Opća Deposilna Banka, Bečka Lombardna i Eskomptna Banka, c. k. priv. Banka i dioničko društvo mjenarnica „Merkur“, c. k. priv. Opća Prometna Banka, c. k. priv. Češka Union-Banka i Živnostenska Banka.

Na osnovu gore navedenog prospekta oglašujemo

**poziv na upis na 2,000.000 srećaka
zajma u srećkama Ausfrijskog Društva Crvenog Krsta 1916.**

(Nove srećke Austrijskog Crvenog Krsta.)

Uvjeti upisa su sljedeći:

1. **Upisna cijena** iznosi

30 kruna po komadu

od koje se svote pet kruna po komadu odmah pri prijavi upisa u gotovom novcu kao kaucija imaju položiti, dočim se ostatak imade odmah po obavjeti o dodjeljenju, a najkasnije do 31. jula 1916. platiti, jer će inače prvi, u ime kaucije, dati iznos propasti.

2. **Rok upisa počinje**

27. juna a svršava se 10. jula 1916.

3. Za primanje upisa ovlaštene su banke i bankarske kuće, imjeničnjice kao i ostala napose još zato naknadno odredjena mjesta. Kod tih mjesta valja upisivati u vrijeme običnih poslovnih satova.

4. U slučaju da upis prekoracuje broj srećaka, određenih za upis, to će se dodjeliti dotičnom upisniku razmjerne manje komada. Potpisivači koji potplišu bilo na 10 komada

slobodno ili na 100 komada sa jednogodišnjim zaporom, bit će pri u prvom redu dodjeljeni.

5. U slučaju manjeg dodeljenja će se u naprijed uplaćene svote, koje bi preostale, upotrebiti za otplatu onih komada, koji su mu na osnovu njegove prijave bili dodjeljeni; još možebitni nužni ostatak mora se uplatiti u roku označenom u tački 1. Ako bi suviška bilo, to će se taj upisniku odmah u gotovom novcu povratiti.

Plan vučenja

1916/1917

| 1. Novembar 1916 | 1. Februar 1917 | 1. Juni 1917 | 1. Oktobar 1917 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Glavni zgoditak K 300.000 | Glavni zgoditak K 500.000 | Glavni zgoditak K 200.000 | Glavni zgoditak K 150.000 |
| 1 zgoditak 40.000 | 1 zgoditak 50.000 | 1 zgoditak 40.000 | 1 zgoditak 30.000 |
| 2 zgoditak 10.000 | 2 zgoditak 20.000 | 2 zgoditak 10.000 | 2 zgoditak 20.000 |
| 2 zgoditak 5.000 | 2 zgoditak 10.000 | 2 zgoditak 5.000 | 2 zgoditak 10.000 |
| 20 zgoditaka 500 | 20 zgoditaka 10.000 | 20 zgoditaka 500 | 20 zgoditaka 10.000 |
| 25 zgoditaka K 370.000 | 36 zgoditaka K 600.000 | 36 zgoditaka K 290.000 | 36 zgoditaka K 220.000 |

1918

| 1. Februar | 1. Maj | 1. Avgust | 1. Novembar |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Glavni zgoditak K 300.000 | Glavni zgoditak K 200.000 | Glavni zgoditak K 150.000 | Glavni zgoditak K 200.000 |
| 1 zgoditak 50.000 | 1 zgoditak 40.000 | 1 zgoditak 30.000 | 1 zgoditak 40.000 |
| 2 zgoditak K 10.000 | 2 zgoditak 20.000 | 2 zgoditak K 10.000 | 2 zgoditak 20.000 |
| 2 zgoditak 5.000 | 2 zgoditak 10.000 | 2 zgoditak 5.000 | 2 zgoditak 10.000 |
| 10 zgoditaka 1.000 |
| 20 zgoditaka 500 | 20 zgoditaka 10.000 | 20 zgoditaka 500 | 20 zgoditaka 10.000 |
| 26 zgoditaka K 400.000 | 36 zgoditaka K 200.000 | 36 zgoditaka K 220.000 | 36 zgoditaka K 200.000 |

1919/1920

| 1. Februar | 1. Maj | 1. Avgust | 1. Novembar |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Glavni zgoditak K 200.000 | Glavni zgoditak K 100.000 | Glavni zgoditak K 200.000 | Glavni zgoditak K 100.000 |
| 1 zgoditak 40.000 |
| 2 zgoditak K 10.000 | 2 zgoditak 20.000 | 2 zgoditak K 10.000 | 2 zgoditak 20.000 |
| 2 zgoditak 5.000 | 2 zgoditak 10.000 | 2 zgoditak 5.000 | 2 zgoditak 10.000 |
| 10 zgoditaka 1.000 |
| 20 zgoditaka 500 | 20 zgoditaka 10.000 | 20 zgoditaka 500 | 20 zgoditaka 10.000 |
| 36 zgoditaka K 290.000 | 36 zgoditaka K 190.000 | 36 zgoditaka K 290.000 | 36 zgoditaka K 190.000 |

1921 do 1925

| 1. Februar | 1. Ju i | 1. Oktobar |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Glavni zgoditak K 200.000 | Glavni zgoditak K 100.000 | Glavni zgoditak K 100.000 |
| 1 zgoditak 40.000 | 1 zgoditak 40.000 | 1 zgoditak 40.000 |
| 2 zgoditaka K 10.000 | 2 zgoditaka 20.000 | 2 zgoditaka 20.000 |
| 4 zgoditaka 5.000 | 4 zgoditaka 10.000 | 4 zgoditaka 10.000 |
| 10 zgoditaka 1.000 | 10 zgoditaka 1.000 | 10 zgoditaka 1.000 |
| 20 zgoditaka 500 | 20 zgoditaka 10.000 | 20 zgoditaka 10.000 |
| 34 zgoditaka K 170.000 | 36 zgoditaka K 190.000 | 36 zgoditaka K 190.000 |

1926 do 1936

| 1. Februar | 1. Juri | 1. Oktobar |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Glavni zgoditak K 100.000 | Glavni zgoditak K 100.000 | Glavni zgoditak K 100.000 |
| 1 zgoditak 40.000 | 1 zgoditak 30.000 | 1 zgoditak 40.000 |
| 2 zgoditaka K 5.000 | 2 zgoditaka 10.000 | 2 zgoditaka 10.000 |
| 20 zgoditaka 1.000 | 20 zgoditaka 1.000 | 20 zgoditaka 1.000 |
| 20 zgoditaka 500 | 20 zgoditaka 10.000 | 20 zgoditaka 10.000 |
| 34 zgoditaka K 170.000 | 28 zgoditaka K 160.000 | 25 zgoditaka K 170.000 |

1937 do 1946

| 2. Januar | 1. Juli | 2. Januar | 1. Juli |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Glavni zgoditak K 100.000 | Glavni zgoditak K 100.000 | Glavni zgoditak K 100.000 | Glavni zgodit |

